

## **MOBILNI TELEFON**

### **KORISNIČKO UPUTSTVO**

#### **Sigurnosna uputstva**

- Ne koristite telefon dok vozite, i nikad ne šalјite tekstualne poruke tokom vožnje.
- Držite telefon bar 15mm udaljen od uha ili tijela tokom poziva
- Mali dijelovi mogu izazvati gušenje
- Vaš telefon može proizvesti glasan zvuk
- Držite dalje od pejsmejkera i drugih elektronskih medicinskih uređaja
- Isključite uređaj kada se to zahtijeva u bolnicama i medicinskim ustanovama.
- Isključite telefon kada se to zahtijeva u lukama i na aerodromima
- Ne koristite na benziskim stanicama
- Vaš telefon može proizvesti jaku svjetlost.
- Ne odlažite telefon u vatru
- Izbjegavajte kontakt sa magnetima.
- Izbjegavajte ekstremne temperature
- Izbjegavajte kontakt sa tečnostima. Održavajte telefon suvim.
- Ne rasklapajte telefon
- Isključite uređaj kada se nalazite u blizini eksplozivnih materijala i tečnosti.
- Koristite samo odobrene dodatke.
- Ne oslanjate se na telefon za hitne pozive

#### **Ometanje**

##### **Vožnja**

Tokom vožnje morate biti potpuno posvećeni kako bi izbjegli rizik od nesreće. Korišćenje telefona tokom vožnje (čak i sa držačem za telefon) može uzrokovati ometanje i dovesti do nesreće. Morate se voditi sa lokalnim zakonima i regulacijom koji zabranjuju upotrebu telefona tokom vožnje.

#### **Rukovanje mašinama**

Puna pažnja se mora posvetiti rukovanju mašinama kako bi izbjegli mogućnost od nesreće.

#### **Rukovanje proizvodom**

##### **Generalna izjava o rukovanju i upotrebi**

Samo ste vi odgovorni za način rukovanja uređajem i odgovarate za posledice korišćenja.

Uvijek isključite telefon kad god je upotreba zabranjena.

- Uvijek tretirajte telefon i dodatke sa pažnjom i držite ih na čistom mjestu gdje nema prašine
- Ne izlažite telefon i dodatke otvorenom plamenu ili upaljenim cigaretama.
- Ne izlažite telefon i dodatke tečnostima ili vlazi.
- Ne ispuštajte, ne bacajte i ne pokušavajte da savijete telefon ili dodatke.
- Ne koristite hemikalije, sredstva za čišćenje ili aerosoli za čišćenje uređaja i dodataka.
- Ne farbajte telefon ili dodatke
- Ne pokušavajte samostalno da rastavite telefon ili dodatke, samo autorizovani servis ima dozvolu to da uradi.

- Ne izlažite telefon i dodatke ekstremnim temperaturama, minimum  $-5^{\circ}\text{C}$  i maksimum  $+50^{\circ}\text{C}$
- Normalna radna temperatura za telefon je oko  $20^{\circ}\text{C}$ -  $60^{\circ}\text{C}$ . Sa ciljem da telefon normalno radi ne koristite ga van ovih temperaturnih opsega.
- Provjerite kakva su lokalna pravila i propisi o odlaganju elektronskih uređaja.
- Ne nosite telefon u zadnjem džepu farmerica ili pantalona jer može da se slomi kada sjednete.

### **Djeca**

Ne ostavljajte telefon i dodatke u blizini djece i ne dozvoljavajte im da se igraju sa njima. Mogu se povrijediti ili nenamjerno oštetiti telefon.

Vaš telefon je sastavljen od malih dijelova sa oštrim ivicama i mogu uzrokovati povrede, otkaćiti se i izazvati gušenje.

### **Demagnetizacija**

Kako bi izbjegli rizik od demagnetizacije ne približavajte telefon elektronskim uređajima ili magnetnim medijima

### **Elektrostatičko pražnjenje (ESD)**

Ne dodirujte konektore na SIM kartici.

### **Antena**

Ne dodirujte antenu bespotrebno

### **Normalna pozicija za upotrebu**

Kada primate ili šaljete pozive držite telefon na uhu, sa dnom okrenutim ka ustima.

### **Air bag**

Ne postavljajte telefon u blizini vazdušnih jastuka u automobilu.

### **Zaslijepljenja**

Telefon može proizvesti jako svijetlo

### **Povrede**

Kako bi smanjili rizik od povreda tokom slanja poruka ili igranja igrice na telefonu, ne stežite telefon previše, pritskajte dugmad lagano, koristite specijalne opcije dizajnirane da minimiziraju vrijeme pritiskanja dugmadi kao što su predvidivi tekst. Pravite pauze kako bi se opustili.

### **Hitni pozivi**

Ovaj telefon, kao i svaki bežični telefon, radi koristeći radio signale, koji ne može garantovati povezivanje u svim uslovima. Stoga se ne smijete oslanjati na bilo koji bežični telefon za hitne pozive.

### **Velika buka**

Ovaj telefon može proizvesti veliku buku, što može oštetiti vaš sluh. Smanjite jačinu prije korišćenja slušalica, bluetooth stereo slušalica ili drugih audio uređaja.

### **Grijanje**

Vaš telefon može postati vruć tokom punjenja i tokom normalne upotrebe.

## **Elektrčna sigurnost**

### **Dodaci**

Koristite samo odobrene dodatke.

Ne povežite telefon sa nekompatibilnim proizvodima i dodacima.

Vodite računa da ne dodirujete i da ne približavate metalne objekte kao što su prstenovi ili novčići u blizini kratkog kola.

### **Povezivanje u automobilu**

Potražite profesionalni savjet kada povežete telefon sa interfejsom u vozilu.

### **Kvarljivi i oštećeni proizvodi**

Ne pokušavajte samostalno da popravite i rastavite uređaj ili dodatke

Samo kvalifikovani personal može da popravlja i rastavlja uređaj ili dodatke.

Ukoliko je vaš telefon ili dodatak bio izložen vodi, probijen ili subjekat ozbiljnog pada, ne koristite ga dok ne provjerite ispravnost u autorizovanom servisu.

### **Interferencija**

#### **Generalne činjenice o interferenciji**

Vodite računa kada koristite uređaj u blizini ličnih medicinskih uređaja kao što su pejsmejkeri ili slušni aparati.

#### **Pejsmejkeri**

Proizvođači pejsmejкера preporučuju da bude minimum 15 cm razmaka između telefona i pejsmejкера kako bi izbjegli potencijalne interferencije sa pejsmejkerom. Da bi ovo postigli koristite telefon na suprotnoj strani tijela u odnosu na pejsmejker i ne nosite ga u gornjim džepovima.

#### **Slušni aparati**

Osobe sa slušnim aparatima ili drugim implantima mogu iskusiti zvukove interferencije kada koriste bežične uređaje ili kada su u njihovoj blizini.

Nivo interferencije će zavisiti od tipa slušnog uređaja i razdaljine od izvora interferencije, smanjenje razmaka između može povećati nivo interferencije. Možete kontaktirati proizvođača vašeg slušnog uređaja za dodatne savjete.

#### **Medicinski uređaji**

Konsultujte doktora i proizvođača uređaja kako bi utvrdili da li vaš telefon može da izazove interferencije sa vašim uređajem.

#### **Bolnice**

Isključite vaš bežični uređaj kada se to zahtijeva u bolnicama, klinikama ili zdravstvenim centrima. Ovi zahtjevi su donešeni upravo zbog toga da bi se spriječile interferencije sa osjetljivom medicinskom opremom.

#### **Aerodromi**

Isključite vaš uređaj kada je to zahtijevano na aerodromima ili od strane osoblja. Konsultujte osoblje na aerodromu o upotrebi bežičnih uređaja na letu. Ukoliko vaš uređaj ima opciju "flight mode", uključite taj režim tokom ukrcavanja.

## **Interferencija u automobilu**

Zbog moguće interferencije sa opremom automobila neki proizvođači automobila zabranjuju upotrebu mobilnih telefona u vozilima osim ukoliko imate držač sa eksternom antenom koja je uključena u instalaciju.

## **Eksplozivna okolina**

### **Benzinske pumpe i eksplozivna atmosfera**

Na lokacijama sa potencijalno zapaljivom atmosferom, poštujujte sve znakove o gašenju bežičnih uređaja kao što je telefon ili druga radio oprema.

Mjesta sa potencijalnom zapaljivom atmosferom uključuju benzinske stanice, ispod palube na brodu, hemijski transfer ili skladište benzina, mjesta gdje se u vazduhu nalaze hemikalije i ličestice kao što su čađ, prašina ili metalni prah.

Isključite telefon kada se nalazite u oblasti sa eksplozijama.

## **Početak rada**

### **Dugmad**

<b>Dugme</b>	<b>Funkcija</b>
Power	Držite da zamijenite audio profil, ili da uključite/isključite Airplane režim, ili da isključite uređaj. Pritisnite da prebacite telefon u Sleep režim Pritisnite da upalite telefon
Home	Pritisnite da se vratite na početni ekran iz bilo koje aplikacije Držite da vidite poslednje korišćene aplikacije
Menu	Pritisnite da vidite opcije za trenutni ekran
Back	Pritisnite da se vratite na prethodni ekran
Volume	Pritisnite ili držite da povećate/smanjite jačinu

## **Početak**

### **Instaliranje SIM/SD kartice i baterije**

Isključite telefon prije postavljanja ili zamjene baterije, SIM kartice ili memorijske kartice. Skinite zadnju stranu oklopa.

Držite SIM karticu sa osječenim uglom okrenutu kao što je naznačeno i postavite je u slot.

Postavite memorijsku karticu u slot sa metalnim konektorima okrenutim ka dolje.

Postavite bateriju tako što ćete poravnati konektore na bateriji sa konektorima u telefonu.

Lagano pritisnite bateriju dok se ne uklopi u mjesto.

Vratite zadnju stranu oklopa na mjesto.

### **Vađenje baterije i SIM/SD kartice**

Vodite računa da je vaš uređaj isključen.

Skinite zadnju stranu oklopa

Podignite bateriju

Izvučite SIM karticu

Izvučite SD karticu

### **Punjenje baterije**

Kada tek kupite telefon moraćete da napunite bateriju

Povežite adapter preko konektora. Vodite računa da je adapter pravilno povezan. Ne forsirajte konektor u slot.

Povežite adapter sa standardnom AC zidnom utičnicom.  
Isključite punjač kada se baterija potpuno napuni

### **Uključivanje/isključivanje telefona**

Vodite računa da je SIM kartica u uređaju i da je baterija puna.

Držite Power dugme da uključite uređaj

Da ga isključite držite Power i u meniju izaberite Power off, a zatim potvrdite na OK.

### **Podešavanje telefona prvi put**

Kada prvi put uključite telefon nakon kupovine ili nakon resetovanja na fabrička podešavanja morate da izvršite određena podešavanja prije upotrebe.

Pritisnite Menu a zatim odaberite **system settings > language & input > language** da promijenite jezik koji želite da koristite.

### **Prebacivanje na Sleep režim**

Da bi sačuvali bateriju, Sleep režim suspenduje vaš uređaj na nisku potrošnju dok je ekran isključen. Vaš uređaj takođe sam prelazi u sleep režim kada se displej isključi nakon određenog vremena. Možete pokrenuti sleep režim na sledeći način.

Pritisnite Power da pređete u sleep režim.

### **Aktiviranje telefona**

Pritisnite Power dugme da aktivirate vaš displej.

Pritisnite ikonicu za otključavanje, povlačeći na desno.

Ukoliko podesite šifru ili patern za otključavanje ili PIN kod moraćete da crtate patern i da ukucavate šifru/PIN svaki put da otključate ekran.

### **Korišćenje telefona**

#### **Kontrole na dodir**

Možete koristiti pokrete prstima za kontrolu telefona. Kontrole na vašem ekranu se mijenjaju zavisno od onog što radite.

Pritisnite dugme, ikonicu, ili aplikaciju da odaberete ovaranje aplikacije.

Prevucite preko ekrana

Prevucite i pustite da pomjerite ikonicu preko ekrana

Pritisnite dva puta na ekranu da zumirate sliku.

Ekran možete da posmatrate uspravno ili horizontalno. Nisu svi ekrani podložni horizontalnom pogledu.

#### **Početni ekran**

Na početnom ekranu osim prečica koje su prikazane možete da podesite i sliku za pozadinu, dodate nove vidžete ili prečice za aplikacije koje koristite, da ih izbrišete i slično.

Početni ekran je širi nego što je širina ekrana i tako vam daje dovoljno prostora da dodate još opcija. Jednostavno prevucite prstom lijevo ili desno.

#### **Odabir slike za ekran**

Pritisnite **Home** da se vratite na početni ekran

Pritisnite **Menu** i odaberite **Wallpaper**

Pritisnite **Gallery**, **Live Wallpapers** ili **wallpapers** i odaberite sliku ili animaciju koju želite da koristite. Možda će biti potrebno siječenje slike.

Kliknite na **Set wallpaper**.

## Dodavanje na početni ekran

Pritisnite **Home**, i odaberite dugme za Aplikacije

Sa liste aplikacija pritisnite na aplikaciju koju želite da postavite na ekran i držite ikonicu dok se ne pojavi početni ekran, pomjerite prečicu na poziciju koju želite i otpustite

## Brisanje ikonica sa početnog ekrana

Pritisnite **Home** da se vratite na početni ekran
























Pritisnite na aplikaciju koju želite da izbrinete dok se ne pojavi ikonica za brisanje na vrhu ekrana.

Prevucite ikonicu ka vrhu i otpustite kada ikonica za brisanje pocrveni.

## Status linija i ikonice za obaveštenja

Vaš telefon će vam reći tačno šta se dešava pokazujući vam ikonice na status liniji. Njihovo značenje je prikazano ispod.

### Ikonice

	Novi mail		Prijava/greška
	Nova poruka		GSM signal, roming, nema signala
	Nova poruka		GPRS povezivanje/prenos podataka
	Pjesma		EDGE servis, prenos podataka, preusmjeravanje podataka
	Ugašeno zvono		WiFi servis
	Poziv u toku		Indikator baterije
	Propušten poziv		Punjenje baterije
	Poziv na čekanju		Airplane režim
	Zvučnik uključen		Bluetooth uključen
	Mute		Nema SIM kartice
	GPS		Alarm uključen
	Povezano sa PC		

## Korišćenje panela sa obavještenjima

Prevucite status liniju ka dolje da bi otvorili panel sa obavještenjima, tu možete vidjeti vaša kalendarska obavještenja, nove poruke i trenutna podešavanja kao što su preusmjeravanje poziva. Odatle možete otvoriti poruke, podsjetnike i sl.

## Otvaranje poslednje korišćenih aplikacija

Držite **Home** dugme bez obzira na kom se dijelu ekrana nalazili. Prikazaće vam se aplikacije koje ste poslednje koristili.

Kliknite na aplikaciju koju želite da otvorite.

## Pozivi

### Biranje poziva

Postoji više načina za biranje poziva. I svi su vrlo jednostavni.

### **Pozivanje iz Phone menija**

Pritisnite **Home**, odaberite ikonicu za prikazivanje aplikacija, zatim **Phone** ili kliknite na slušalicu na početnom ekranu.

Ukucajte broj koristeći tastaturu. Kliknite na backspace da izbrišete broj ako pogriješite.

Kliknite na poziv.

Za internacionalne pozive držite pritisnutu 0 kako bi ukucali +

### **Pozivanje iz Contacts menija**

Pritisnite **Home** i kliknite na ikonicu za prikazivanje aplikacija, a zatim **People**

Prevucite prstom preko liste kontakata da odaberete kontakt i kliknite na željeno ime. Kada se kontakt pojavi kliknite na broj, i odaberite SIM card da pozvete.

Možete pretraživati kontakte preko pretrage.

### **Pozivanje iz Call Log liste**

Ukoliko ste otvorili tastaturu za biranje brojeva, kliknite na Call log tab da otvorite listu poziva.

Kliknite na slušalicu za odabir poziva.

### **Pozivanje iz poruka**

Ukoliko poruka koju ste primili sadrži broj telefona koji želite da pozovete, možete da izvršite poziv direktno kroz poruku.

Pritisnite **Home** i kliknite na dugme za prikaz aplikacija, odaberite **Messaging**

Kliknite na konverzaciju i odaberite poruku koja sadrži broj koji vam je potreban.

Kliknite na poruku i prikazaće se lista opcija

### **Primanje poziva**

#### **Javljanje na poziv**

Prevucite slušalicu na desnu stranu da primite poziv.

#### **Odbijanje poziva**

Prevucite slušalicu na lijevu stranu da odbijete poziv

#### **Mutiranje poziva**

Tokom poziva možete da ugastite mikrofonski dio ako osoba sa kojom pričate ne može da vas čuje, ali vi možete da čujete nju.

Kliknite na ikonicu Mute tokom razgovora da isključite mikrofonski dio. Da ga uključite kliknite opet na ikonicu.

#### **Gašenje/paljenje zvučnika**

Kliknite na ikonicu zvučnika da prebacite razgovor na zvučnik. Kliknite opet da isključite.

#### **Završavanje poziva**

Kliknite na slušalicu da prekinete poziv.

### **Kontakti**

Možete da dodajete kontakte u vaš telefon ili da ih sinhronizujete sa kontaktima koje imate na vašem Google nalogu ili drugim nalogima koji podržavaju sinhronizovanje.

Da vidite listu vaših kontakata pritisnite Home, dugme za prikaz aplikacija i odaberite People

### **Kreiranje kontakta**

Kliknite na ikonicu za dodavanje kontakta na ekranu sa kontaktima  
Odaberite lokaciju gdje želite da sačuvate kontakt  
Unesite ime, broj telefona, i druge informacije i sačuvajte

### **Pretraživanje kontakata**

Kliknite na pretragu na ekranu sa kontaktima  
Ukucajte ime kontakta koji tražite. Svi kontakti koji se slažu sa pretragom biće prikazani.

### **Poruke**

Vaše SMS (tekstualne) i MMS (multimedijalne) poruke su kombinovane u jednom meniju **Messaging**.

### **Inbox**

Umjesto inbox-a i outbox-a vaš telefon organizuje sve poruke koje pošaljete i primite na jednom mjestu, gdje se poruke koje razmijenite sa istim brojem grupisane u samo jedno poglavlje.

### **Slanje poruke**

Kliknite na **Home** i na dugme za otvaranje aplikacija i odaberite **Messaging**.

Kliknite na ikonicu za novu poruku.

Unesite naziv primaoca poruke ili broj telefona. Tokom kucanja kontakti koji se podudaraju sa kucanjem će biti prikazani. Kliknite na predloženi kontakt da isti dodate kao primaoca poruke. Takođe možete da odaberete primaoca iz liste kontakata.

Kliknite na **Type text message** i otkucajte poruku.

Kliknite na Menu da bi ubacili brzi tekst ili kontakt,

Ukoliko šaljete MMS kliknite na Menu da dodate naziv poruke, ili kliknite na + da dodate sliku, video, audio ili slajdšou.

Kliknite na Send za slanje poruke

Dodajte prilog poruci i ona će automatski biti konvertovana u MMS. Takođe, kada izbrišete prilog, poruka će se automatski konvertovati u tekstualnu poruku.

### **Podešavanje poruka**

Podešavanje poruka je prekonfigurisano za vašu upotrebu automatski. Da ih promijenite kliknite na **Menu > Settings** na ekranu za poruke.

Na ekranu za SMS podešavanja kliknite na **Menu > restore default settings** da se vratite na fabrička podešavanja.

### **Podešavanja unošenja**

Odaberite podešavanja unosa tako što ćete kliknuti na **Menu > System settings > Language & input**

U sekciji **Keyboard & Input methods** možete da podesite sve što vam je potrebno.

### **Povezivanje sa internetom**

Impresivne mogućnosti vašeg telefona kada je u pitanju povezivanje na internet dozvoljavaju vam povezivanje na internet ili vasu korporativnu mrežu sa lakoćom.

Možete koristiti fabrička podešavanja za povezivanje na internet putem vašeg interne provajdera ili WiFi.



Povezivanje može biti uključeno/isključeno ručno. Samo pritisnite **Home**, dugme za otvaranje aplikacija > **settings** > **SIM management** > **data connection**.

### **Dodavanje konekcije**

Da dodate konekciju preko mobilne mreže potreban vam je plan prenosa podataka od vašeg servis provajdera. Takođe ukoliko podešavanja mreže nisu konfigurisana na vašem telefonu kontaktirajte provajdera za neophodne informacije.

Možete pronaći podešavanja pritiskom na **Home**, kliknite dugme za otvaranje aplikacija, **Settings** > **More (Wireless & Networks)** > **Mobile networks** > **Access Point Names**

### **Uključivanje WiFi**

WiFi obezbeđuje bežični internet pristup na distancama od 300ft.

Pritisnite **Home** i dugme za otvaranje aplikacija, a zatim **Settings**

Kliknite na dugme Off u WiFi meniju da ga uključite; kliknite još jednom da isključite

### **Povezivanje na WiFi mrežu**

Pritisnite **Home** i dugme za otvaranje aplikacija, a zatim **Settings** > **WiFi**

Kada je WiFi uključen, pristupne tačke koje vaš telefon detektuje su prikazane sa njihovim imenima i sigurnosnim podešavanjima.

Kliknite na pristupnu tačku da se povežete.

Ukoliko je mreža zaštićena moraćete da unesete šifru.

### **Provjera WiFi statusa mreže**

Možete provjeriti WiFi mrežu ako pogledate ikonicu koja se nalazi na statusnoj liniji.

### **USB i prenosne pristupne tačke**

Podijelite vašu konekciju preko USB kabla ili prenosnog WiFi

### **Omogućavanje USB dijeljenja**

Moguće je povezati se na mrežu preko računara koristeći telefon kao modem. Stoga podesite konekciju ispravno prije nego pokušate koristiti telefon kao modem.

Pritisnite **Home** > **Menu key** > **System settings** > **More (WIRELESS & NETWORKS)** > **tethering & portable hotspot** i čekirajte **USB tethering**

### **Isključivanje USB dijeljenja**

Pritisnite **Home** > **Menu key** > **System settings** > **More (WIRELESS & NETWORKS)** > **tethering & portable hotspot** i rasčekirajte **USB tethering**

Možete i jednostavno isključiti USB kabl.

### **Uključivanje WiFi pristupne tačke**

Možete koristiti vaš telefon kao prenosni WLAN ruter kako bi podijelili svoju internet konekciju sa jednim ili više računara ili drugih uređaja.

Kada je uključena ova opcija ne možete koristiti aplikacije na telefonu za pristup internetu preko WiFi konekcije

Konfiguraciju WiFi pristupne tačke možete izvršiti na sledeći način:

Pritisnite **Home key** > **menu key** > **system settings** > **more (Wireless & Networks)** > **tethering / portable hotspot** i uključite WiFi hotspot

## Pretraživanje interneta

Možete koristiti vaš telefon za pretraživanje interneta putem mobilne mreže ili WiFi konekcije.

Pritisnite **Home key**, a zatim dugme za otvaranje aplikacija > **Browser**

Postoje različiti načini za otvaranje internet stranica

Kliknite na adresni bar da otvorite stranicu koju želite. Zatim pritisnite Go na tastaturi.

Kliknite **Menu key** > **Bookmarks/History** i odaberite Bookmarks ili History da otvorite.

### Opcije pretrage

Kada pretražujete internet, možete da uradite i sledeće:

Pritisnite **Menu key** > **close** i odaberite **Quit** da izađete.

Pritisnite **Menu key** **Menu key** **bookmarks/history** i odaberite bookmarks ili History da otvorite.

Pritisnite **Menu key** > **settings** da konfigurirate podešavanja.

### Upotreba Bookmarks

Ukoliko znate web adresu možete ručno da je dodate u "odabrane". Da sačuvate stranicu otvorite je i kliknite na **Menu key** > **Save to bookmarks**. Ukucajte naziv i sačuvajte.

### Ispravka označenih stranica

Otvorite pretraživač.

Kliknite na **Menu key** > **Bookmarks/History**

Odaberite naziv koji želite da ispravite i držite dok se ne pojavi meni sa prečicama.

Odaberite **edit bookmark**

Promijenite naziv ili lokaciju i kliknite na **Ok**.

### Brisanje bookmarks

Otvorite pretraživač

Kliknite na **Menu key** > **Bookmarks/history**

Odaberite naziv koji želite izbrisati i držite dok se ne pojavi meni sa prečicama.

Odaberite **Delete bookmark** i kliknite na **Ok da potvrdite**

### Izmjena Bookmark podešavanja

Kliknite na **Menu key** > **settings** u pretraživaču da promijenite podešavanja

### Bluetooth

Bluetooth je kratkotalasna bežična komunikaciona tehnologija. Telefoni i ostali uređaji sa Bluetooth-om mogu razmjenjivati informacije na razdaljini od oko 10m. Ovi uređaji moraju prethodno biti upareni.

Pritisnite **Home key**, kliknite na dugme za otvaranje aplikacija i kliknite **Settings**

Kliknite da uključite Bluetooth

Kada je uključen ikonca će se pojaviti u statusnoj liniji

Kliknite na Bluetooth. Vaš telefon će prikazati sve vidljive uređaje u opsegu.

Kliknite na uređaj sa kojim želite da se uparite i postupite na osnovu menija.

Kada oba uređaja prihvate konekciju uparivanje je uspješno.

Kliknite na uređaj da prikazete vaš uređaj vidljivim.

## Multimedijalne opcije

### Slikanje sa kamerom

Vaš telefon ima opcije kamere. Otvorite je tako što ćete kliknuti na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, i **Camera**

Kliknite na oznaku da slikate. Da pogledate siku kliknite na sliku u gornjem desnom uglu ekrana.

### Slušanje FM radia

Sa FM Radio aplikacijom možete pretraživati radio kanale, slušati ih, i sačuvati ih u vaš telefon. Kvalitet prenosa zavisi od pokrivenosti teritorije signalom. Slušalice se ponašaju kao antena tako da ih uvijek morate priključiti kada želite da slušate radio.

Prikopčajte slušalice na telefon. Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **FM Radio**.

### Slušanje muzike

Možete da slušate digitalne audio fajlovesa vaše memorijske kartice. Prije puštanja muzike, morate kopirati muziku na memorijsku karticu.

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Music**. Kliknite na kategoriju i odaberite fajl koji želite da slušate.

Podesite jačinu na dugmad.

### Otvaranje galerije

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Gallery** ako bi vidjeli slik ili snimke. Takođe možete uraditi i neke osnovne prepravke vaših fotografija - kao što su podešavanje kao pozadine ekrana ili fotografije za kontakt.

### Gledanje video snimaka

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Video player**. Možete gledati video snimke iz telefona ili sa memorijske kartice.

### Kreiranje glasovnih snimaka

**Sound recorder** vam omogućava da snimate glas.

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Sound recorder**

Kliknite na crveno dugme da počente snimanje

Kliknite na Stop da zaustavite snimanje

Kliknite na Play da čujete snimak.

Sačuvajte snimak glasa nakon zaustavljanja ili kliknite na **Discard** da izbrišete snimak

### Sortiranje podešavanja telefona

#### Podešavanje datuma i sata

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Settings > Date & Time**

Kliknite na **Automatic date & time** i odaberite **Off** ukoliko želite da podesite vrijeme samostalno.

Podesite datum, sat i promijenite opcije koje želite.

#### Podešavanje displeja

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **settings > display**, možete podesiti displej kako želite.

**Osvjetljenje:** podesite osvjetljenje ekrana

**Auto-rotate screen:** rotiranje displeja u odnosu na to kako držite telefon

**Sleep:** podesite automatsko gašenje ekrana

**Wallpaper:** podesite pozadinu ekrana

**Theme:** podesite temu telefona

### **Podešavanje audio profila**

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **settings > audio profiles**. Kada odaberete General režim možete da podesite zvuk, kao što je zvono telefona, jačinu i vibraciju.

### **Podešavanje jezika**

Možete promijeniti jezik sistema telefona u dva jednostavna koraka

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Settings > Language & Input > Language**

Odaberite jezik iz liste koja vam se prikaže.

### **Gašenje presa podataka**

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Settings > SIM management > Data connection** i zatim kliknite na off

### **Mijenjanje režima mreže**

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Settings > more (wireless & networks) > mobile networks > network mode**.

Odaberite jedno od sledećih **GSM/WCDMA (auto mode), WCDMA only, GSM only**.

### **Zamjena mreže**

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Settings > more (wireless & networks) > mobile networks > network operators**.

Kliknite na SIM karticu koju želite da podesite

Kliknite na **Select manually** da registrujete mrežu, ili odaberite **Choose automatically**

### **Podešavanje naziva pristupnih tačaka**

Kako bi se povezali na internet možete koristiti unaprijed podešena imena pristupnih tačaka. Ako želite da dodate novo ime, kontaktirajte servis provajdera za informacije

Pritisnite **Home key > Menu key > More (wireless & networks) > mobile networks > access point names**

### **Sigurnosna podešavanja**

Vaš telefon i SIM karticu možete zaštititi od neautorizovane upotrebe na sledeći način:

#### **Zaštita telefona sa paternom**

##### **Kreiranje paternna za otključavanje**

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Settings > security > screen lock > pattern**

Pročitajte instrukcije na ekranu i pogledajte primjer, a zatim kliknite na **Next**

Prevucite prstom da povežete najmanje četiri tačke, kako bi nacrtali patern

Kliknite na **Continue**

Ponovite patern da potvrdite

### **Otključavanje ekrana sa paternom**

Pritisnite na **Power key** da "probudite" ekran.

Iscrtajte patern koji ste odabrali da otključate ekran.

Ukoliko pogriješite telefon će tražiti da ponovite patern.

### **Zaštita telefona sa PIN kodom ili šifrom**

#### **Kreiranje PIN koda ili šifre**

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Settings > Security > Screen lock**

Kliknite na **PIN** ili **Password**

Na osnovu instrukcija podesite PIN ili šifru

#### **Otključavanje pomoću PIN koda ili šifre**

Pritisnite **Power key** da "probudite" telefon.

Ukucajte šifru ili PIN kod otključate telefon.

#### **Onemogućavanje zaštite ekrana**

Ukoliko ste kreirali patern, PIN ili šifru možete i da je onemogućite.

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Settings > Security > Screen lock**

Iscrtajte patern koji ste koristili ili unesite PIN kod ili šifru.

Kliknite na **None**

#### **Zaštita SIM kartice sa PIN kodom**

Svaka SIM Kartica dolazi sa PIN kodom. Originalni PIN kod dobijate od vašeg mobilnog operatera. Najbolje je da zaključate vašu karticu što je prije moguće.

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Settings > Security > Set up SIM card lock**

Odaberite SIM karticu koju želite

Čekirajte **Lock SIM card**

Unesite PIN kod koji ste dobili i kliknite na OK

Ukoliko unesete pogrešan PIN više od tri dozvoljena puta vaša SIM kartica će biti zaključana i nećete moći pristupiti mobilnoj mreži. Kontaktirajte operatera za PUK kod kako bi otključali karticu.

#### **Promjena SIM PIN koda**

Moćete promijeniti PIN kod koji ste dobili sa nekim koji možete lakše da zapamtite

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Settings > Security > Set up SIM card lock**

Odaberite SIM karticu koju želite

Provjerite da li vam je čekirana opcija **Lock SIM card**

Kliknite na **Change SIM PIN**.

## Upravljanje memorijom uređaja

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Settings > storage**

Možete da vidite informacije o prostoru na SD kartici i na memoriji telefona.

**Unmount SD card:** možete da zaustavite rad memorijske kartice i da je sigurno tako izvadite.

**Erase SD card:** izbrišite sve podatke sa memorijske kartice.

### Privatnost: vraćanje na fabrička podešavanja

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Settings > backup & reset > factory data reset > reset phone > erase everything**

Sve lične informacije i preuzete aplikacije će biti izbrisane nakon resetovanja.

## Aplikacije

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Settings > Apps**.

### Instaliranje aplikacije

Možete da instalirate aplikacije koje nisu sistemske. Vodite računa da odaberete aplikacije koje su razvijene za vaš uređaj i procesor prije nego je instalirate.

Kopirajte aplikaciju na SD card i instalirajte je na kartici.

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **File manager**, i otvorite folder gdje se nalazi aplikacija.

Kliknite na fajl da počnete instalaciju.

Pročitajte instrukcije koje će biti prikazane na ekranu i pratite ih do kompletne instalacije

### Brisanje aplikacije

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Settings > Apps**

Odaberite aplikaciju koju želite da izbrišete.

Kliknite na **Uninstal** i zatim potvrdite na OK

### Premještanje aplikacije

Aplikacije možete premjestiti iz telefona na memorijsku karticu kada je memorija telefona puna. Možete takođe da prebacite aplikaciju i obrnutim smjerom.

Ne možete baš sve aplikacije da prebacite na memorijsku karticu.

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Settings > apps**

Kliknite na aplikaciju koju želite da premjestite.

## Ostala podešavanja

### Text - to - speech

Možete da podesite prepoznavanje glasa kao opciju, Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija, pa **Settings > Language & input > text-to-speech output**

### Pristup

Možete podesiti pristup za određene aplikacije, Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija > **Clock**

## **Digitron**

Možete koristiti telefon za računanje matematičkih operacija

Kliknite na **Home key**, zatim dugme za otvaranje aplikacija > **Calculator**

Kliknite na dugme koje odgovara digitronu, za obavljanje osnovnih računskih funkcija.

Kliknite na **Menu key** > **Advanced panel** da koristite naučne kalkulacije.